☑

# Italiako keinu hizkuntza

**Italiako keinu hizkuntza**[1] (italieraz: *Lingua dei Segni Italiana*, *LIS*) Italian gor-mutuek erabilitako keinu hizkuntza da.

| Italiako keinu hizkuntza | |
|---|---|
| **Datu orokorrak** | |
| **Lurralde eremua** | Italia, Suitza, San Marino |
| **Hizkuntza familia** | |
| Q16635802 ⬡<br>French Sign Language family (en) ⬡ | |
| **Informazio filologikoa** | |
| **Hizkuntza-tipologia** | SOV hizkuntza |
| **Hizkuntza kodeak** | |
| **ISO 639-3** | `ise` |
| **Ethnologue** | `ise (http://www.ethnologue.com/language/ise)` |
| **Glottolog** | `ital1288 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/ital1288)` eta `ital1275 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/ital1275)` |

## Erreferentziak

1. ↑ Lingua dei Segni Italiana - Ethnologue (http://www.ethnologue.com/language/ise)

## Kanpo estekak

| | |
|---|---|
| **Autoritate kontrola** | **Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q375619 · **Identifikadoreak** · GND: 7741540-1 (https://d-nb.info/gnd/7741540-1) |

*Artikulu hau hizkuntzei buruzko **zirriborroa** da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz (https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Italiako_keinu_hizkuntza&action=edit).*

---

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Italiako_keinu_hizkuntza&oldid=7319573"(e)tik eskuratuta

To ɔar

### Nabigazioa

- Azala
- 
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak

- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

## Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu
  Wikidata itema

## Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

## Beste hizkuntzak

- Asturianu
- Brezhoneg
- Corsu
- Cymraeg
- Deutsch
- Ελληνικά
- Emiliàn e rumagnòl
- English
- Esperanto
- Español
- Français
- Furlan
- Galego
- Fiji Hindi
- Íslenska
- Italiano
- Latina
- Ligure
- Lumbaart
- Malti
- Napulitano
- Nederlands

- Norsk nynorsk
- Occitan
- Piemontèis
- Rumantsch
- Tarandíne
- Sardu
- Sicilianu
- Scots
- Simple English
- Türkçe
- Vèneto
- Winaray

Aldatu loturak

WIKIPEDIA Entziklopedia askea

---

**Orriaren azken aldaketa: 13 abendua 2019, 17:03.**

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.